

ets@asawagn.org
MALI
Kayes
B.P. 218
M.E.S.

Calendrier 2008



*Sooninkanxanne
Bamanankan
Français*

Notes

Notes

Calendrier 2008

*Sooninkanxanne
Bamanankan
Français*



Textes bibliques en soninké	© Annabi Muusa Xibaare nan giri Tawureeta (L'histoire du prophète Moïse en langue soninké-ouest), Équipe de Traduction en Soninké, Kayes, Mali, 2007
Textes bibliques en bambara	© Bible, Alliance Biblique au Mali, Bamako, 1996
Textes bibliques en français	© Parole de Vie, Alliance biblique universelle, 2003
Dessin	www.colorare.net

Janvier

2008

Tunka duumanten
daali Muusa da: « Sege
katt'in ja giden kanma,
an nan tox'in kaaran ja.

N ga da sariya be do
jaamarindi fiinu beenu
safa gidinwallahon
kanma, n n'i kin'an ja,
kuudo n'i xarannjundi. »

Bakke 24 : 12

Matigi y'a fɔ Musa ye
ko: « Yεlən ka na ne yɔrɔ
kulu kan ka to yan. Ne na
kabakurun walahaw di
i ma, ne ye sariya ni ci
fɔlen minnu səben mɔgɔw
kalanni kama kɔni. »

Ekiode 24 : 12

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi. Tu les enseigneras aux Israélites. »

Exode 24 : 12

Juillet

di	lu	ma	me	je	ve	sa
	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Août

di	lu	ma	me	je	ve	sa
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Septembre

di	lu	ma	me	je	ve	sa
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Octobre

di	lu	ma	me	je	ve	sa
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Novembre

di	lu	ma	me	je	ve	sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Décembre

di	lu	ma	me	je	ve	sa
				1	2	3
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Calendrier 2009

Janvier							Février							Mars						
di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31								29	30	31				

Avril							Mai							Juin						
di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa
				1	2	3	4					1	2	1	2	3	4	5	6	
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	31	28	29	30			

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
		1 Nouvel An	2	3	4	5
6	7	8 ● XASANNE	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20 Fête de l'Armée	21	22 ○	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Février

2008

Bakke 19 : 9b

Tunka duumanten
daali Muusa da:
« N wa riini katt'an ḥa
tabullu xooren noxon
ḥa, kuud'in d'an ga na
ni sefene, jaman n'a
mugu. Ken ḥa, i na
sax'an ḥa keeta. »

Matigi y'a fɔ Musa
ye ko: « Ne bε na i ma
sankaba fin na, walisa
ni ne bε kuma i fε
tuma min na, mɔgɔw
k'a mɛn ka da i ka
kuma la tuma bεε. »

Ekisode 19 : 9a

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Je vais venir auprès de toi, dans un épais nuage de fumée. Alors le peuple pourra entendre quand je parlerai avec toi. Et il aura confiance en toi aussi pour toujours. »

Exode 19 : 9a

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
	1	2	3	4	5	6
7	8	9 Tabaski	10	11	12 ○	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25 Noël	26	27 ●
28 XASANNE	29	30	31			

Décembre

2008

Injilli nan giri Luka 10 : 26a, 27, 28

[Isa ti:]

« Mani safanten ni annabi Muusa Sariyan noxon ja? » [Sariyanxaranmoxo yogo] t'a danja: « A safanten ni ti: An nan xaw'an Kaman Alla xanna t'an sondomen su yi, t'an yonkin su yi; an nan xaw'an me sere tanan xa xanna x'an yinme moxo. » Isa t'a danja: « An jaabun siro. An ga na ken deberi, an wa Arijanna kitana. »

[Yesu ko:]

« Mun səbənnen bə sariya la? » [Sariya karaməgə də y'a jaabi ko:] « I ka i Matigi Ala kanu ni i dusukun bəye, ni i ni bəye, ni i barika bəye, ni i hakili bəye, » ani: ‘I ka i məgə jəgən kanu i ko i yəre. ’ » Yesu y'a fə a ye ko: « I ka jaabili jəna. I ka o kə, i na jənamaya. »

Luka 10 : 26a, 27, 28

Jésus dit :] « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? »

[Un maître de la loi répond :] « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. »

Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » *Luc 10 : 26a, 27, 28*

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntənə Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
					1	2
3	4	5	6	7 ●	8	9 XASANNE XOXONE
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21 ○	22	23
24	25	26	27	28	29	

Mars

2008

Bakke 20 : 1-3

Ken dangiyen falle,
 Alla daali kuña: « Nke ya
 ni Tunka duumante, an
 Alla ke be ga d'an
 bagandi Misira jamaanen
 ḥa, an ga ni komaaxun ḥa
 noqu ke be.
 An nta kamane su kitt'a
 ga'inke kaane. »

O tuma la Ala ye nin
 kuma bεε fɔ ko:
 « Ne ye Matigi i ka Ala ye,
 min ye i labɔ Misira
 jamana ḥonya so la.
 I kana batofen wεre si ke
 i fε ne kɔ. »

Ekisode 20 : 1-3

Alors Dieu dit au peuple d'Israël: « Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. »

Exode 20 : 1-3

Alahadi Kari Dimanche	Teneje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13 O	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27 ●	28	29
30						BAANA

Novembre

2008

Laayidu fillante 6 : 4-6

[Muusa ti:] « Terinke,
Isirayila! Tunka duumanten
ni Tunka duumanta baane
ya, o Alla. An na Tunka
duumanten xanu t'an
sondomen su yi, an Alla, an
n'a xanu t'an yonkin su yi,
n'a xanu t'an senben su yi.
N gaa jaamarixannu ku
beenu kinn'an ja lenki, i wa
toq'an sondomen ja. »

[Musa ko:]
« Israël, i ka lamenni ke.
Matigi an ka Ala ye Matigi
kelenpe de ye. I ka Matigi i
ka Ala kanu ni i dusukun
bœs ni i ni bœs ani i barika
bœs ye. Ne bœ kuma minnu
fœ i ye bi, olu ka to i
dusukun na. »

Dutéronome 6 : 4-6

[Moïse dit :] « Écoute, peuple d'Israël, le SEIGNEUR notre Dieu est le seul SEIGNEUR.
Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. »

Deutéronome 6 : 4-6

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
						1
2	3	4	5	6	7	8 Journée de la Femme ANNABINYAQE
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21 ○ Mouloud Vendredi Saint	22
23 Pâques	24 Lundi Pâques	25	26 Fête des Martyrs	27	28 Baptême de Mouloud	29
30	31					

Avril

2008

Bakke 20 : 4-5a

[Alla daali:]

« An nta batifo su jaana du
da, an nta sawura su
deberini, ken gaa kanmun
ya, m'a gaa wureedun ya,
m'a gaa jin noxon ya, njinen
wure. Maxa sujudi kun da,
sakkat'an n'i batu,
baaw'inke ya ni Tunka
duumanten ja, an Alla. »

[Ala ko:]

« I kana ja dæselen si dila i
yere ye, wala fæn si bisigi,
sankolo la fæn wo, dugukolo
kan fæn wo, dugukolo jukɔrɔ
ji la fæn wo. I kana i biri u
kɔrɔ, i kana baara ke u ye,
katuguni ne, Matigi, i ka
Ala, keleya bε ne la. »

Ekiode 20 : 4-5a

[Dieu dit :] « Ne fabrique pas de statues de dieux. Ne représente pas ce qu'il y a
là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets
pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le SEIGNEUR ton Dieu,
c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. »

Exode 20 : 4-5a

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
			1 Sallinbuccine	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 O	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28 ●	29	30	31	
			NAXANXASO			

Octobre

2008

Bakke 20 : 17

[Alla daali:]

« Maxa
yaaxarangillaaxu d'an
kappallenman kan ɳa,
d'a yaqe, a kome, a
tunbaare, a gunbo, a
fare, do fo wo fo su
ga n'a xalle yi. »

[Ala ko:]

« Ɂε kana bɔ i Ɂεm
Ɂεm ka so fe. Ɂε I Ɂεm
Ɂεm kana bɔ i Ɂεm
muso fe, wala a ka
jɔnke wala a ka
jɔnmuso fe, wala a ka
misi wala a ka fali fe
wala a bolofen si fe. »

Ekisode 20 : 17

[Dieu dit :] « Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. »

Exode 20 : 17

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
		1	2	3	4	5
6 ●	7 ANNABINYAQE XOXONE	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20 ○	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



Mai

2008

Bakke 20 : 7

[Alla daali:]
 « An nta Tunka
 duumanten toxon
 battaran kono, an
 Alla. Baawo sere ke be
 gaa Tunka duumanten
 toxon battaran kono,
 a nt'an toqo no. »

[Ala ko:]
 « I kana Matigi i ka
 Ala tɔgɔ fɔ fu, k'a
 masɔɔ min be Ala
 tɔgɔ fɔ fu, Matigi tɛna
 o tigi jankatabali to. »

Ekisode 20 : 7

[Dieu dit :] « Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le SEIGNEUR, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. »

Exode 20 : 7



Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
	1 Ramadan	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 O	16	17	18	19	20
21	22 Fête nationale	23	24	25	26	27
28	29 ●	30 MINAXASO				

Septembre

2008

Bakke 20 : 15-16

[Alla daali:]
« Maxa fayi.

« Maxa seedanjuuraaxu
t'an kappallenman ዘ. »

[Ala ko:]

« I kana sonyali ke.

« I kana nkalon da i
na እርጊት ተስፋ ነ. »

Ekisode 20 : 15-16

[Dieu dit :] « Ne vole pas.

« Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. »

Exode 20 : 15-16

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
				1 Fête de Travail Ascension	2	3
4	5 ●	6 JIMINI FANA	7	8	9	10
11 Pentecôte	12	13	14	15	16	17
18	19	20 ○	21	22	23	24
25 Jour d'Afrique	26	27	28	29	30	31

Juin

2008

Bakke 20 : 8-10a

[Alla daali:]
 « An kiilen toxo
 Sibitinkootan ja, an n'a
 doro. An n'an gollun su
 deberi bito tunmi noxo.
 Xa bita nerundin ni
 Sibitinkootan ya, Tunka
 duumanten da, an Alla.
 An nta golle su deberin'a
 koota. »

[Ala ko:]
 « I ka i hakili to lafiné don
 na ka a bila Ala ye. I ka
 baara ke tile wɔɔɔ̄ kɔnɔ
 ka i ka baara bɛɛ ke. Nka
 tile wolonwulanan don ye
 Matigi, i ka Ala lafiné don
 ye. I kana baara si ke o
 don na. »

Ekisode 20 : 8-10a

[Dieu dit :] « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant six jours,
 travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour, c'est le sabbat
 qui m'est réservé, à moi, le SEIGNEUR ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. »

Exode 20 : 8-10a

Alahadi Kari Dimanche	Teneje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
				1		2 SAABAN LAGARE
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16 O
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30 ●
31 SUNXASO						

Août

2008

Bakke 20 : 13-14

[Alla daali:]
« Maxa sere kari.

« Maxa saxu do wandi
yaqe yi. »

[Ala ko:]
« I kana mogɔ faga.

« I kana jatɔya kε. »

Ekisode 20 : 13-14

[Dieu dit :] « Ne tue personne.
« Ne commets pas d'adultère. »

Exode 20 : 13-14

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
1	2	3 ●	4 JIMINI LAGARE	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18 ○	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Juillet

2008

Bakke 20 : 12

[Alla daali:]
 « An ma d'an faaba
 daro, kuud'an na wuyi
 gille kita niijen kanma,
 ke niijne be Tunka
 duumanten, an Alla, a
 ga'a kinn'an ɳa. »

[Ala ko:]
 « I ka i fa ni i ba
 bonya, walisa Matigi i
 ka Ala be jamana min
 di i ma, i ka tilew ka
 caya o la. »

Ekisode 20 : 12

[Dieu dit :] « Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le SEIGNEUR, je te donne. »

Exode 20 : 12

Alahadi Kari Dimanche	Tenerje Ntene Lundi	Tarata Tarata Mardi	Araba Araba Mercredi	Alaxamisa Alamisa Jeudi	Arijuma Juma Vendredi	Sibiti Sibiri Samedi
		1	2	3 ●	4 SAABAN FANA	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 ○	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		